

TUMELO E LWANTSHA KGETHOLLO EA MERABE DISEBEDISWA TSA HO RAPELA

"E se eka Morena wa kgotso a ka fa setjhaba sa rona kgotso, phodiso le poelano eo re e batlang. (sheba 2 Th 3.16) "(Lengolo la Bodisa la SACBC mabapi le kgethollo ea merabe).

Mohlala wa dithapelo tsa ho bula le ho kwala

Ha o tsamaisa dipuisano ka kgethollo ya merabe le ho se lekane, o ka sebedisa dithapelo tse ka tlase ho bula kapa ho kwala dipuisano tsa lona.

Thapelo 1: E ngotswe ke Sehlopha sa Anti-Racism sa Pax Christi

Molimo ya ratehang, boitekong ba rona ba ho fedisa kgethollo ya merabe, re utloisisa hore ha re kgahlanong le nama le madi feela empa re lwantšha matla le bolaodi – ditsi le mekgoa e bolokang kgethollo ya morabe e phela ka ho ntshetsa pele leshano la hore ditho tse ding tsa lelapa di tlase mme tse ding di phahame.

Bōpa ka ho rona kelello le pelo e ntjha e tla re nolofalletsa ho bona bana ba bo rona difahlehong tsa ba arotsweng ka dihlopha tsa merabe.

Ak'u refe grasia le matla a ho tlosa ka ho rona mekgwa ya kgethollo ka morabe e hatellang ba bang barona empa e fana ka ditokelo ho ba bang.

Re thuse ho haha Kereke le setjhaba tse sikileng tshepo le tshabo ya batho ba merabe yohle.

Phekola lelapa la hao Molimo wa rona, mme o etse hore re be le wena, bonngoeng le Ngwana-bo rona Jesu, mme re matlafaditswe ke Moya wa hao o Halalelang. Amen

Thapelo. 2: Thapelo ya Mother Theresa

Oho Molimo, re rapella bohle ba lefatshe la habo rona
ba sotlehang tlasa ho hloka toka
Bakeng sa ba kgetholloang
ka lebaka la morabe, mmala kapa bodumedi ba bona;
Bakeng sa batshwaretsweng ho sebeletsa tokollo ya ba tlasa kगतello.
Bakeng sa ba tsomelwang ho buwa nnete e sathabiseng;
Bakeng sa ba hulehelang merusung le pefong e le selo kgahlanong
le mathata a sithabetsang;
Bakeng sa bahlokang bophelo bo botle le thuto
Bakeng sa ba sotlehileng ke ho lapa le tlala
Bakeng sa bafokolang haholo ho ka e tshehetsa. Amen

Thapelo. 3: Thapelo ya St. Francis

Morena, nketse sesebediswa sa kgotso ya hao
Moo ho nang le lehloyo, e-re ke jale lerato;
moo ho nang le kotsi, tshwarelo;
moo ho nang le pelaelo, tumelo;
moo ho nang le ho nyahama, tšepo;
moo ho leng lefifi, lesedi;
moo ho nang le ho hlomoha, thabo;
O Monghadi ya halalelang, nthuse hore ke se ke ka batla ho tshediswa empa ho tshedisa;
ho utloisiswa empa ho utlwisisa;
ho ratwa empa ho rata.
Hobane ke ka ho fana re fuwang;
ke ka ho tshwarelwa re tshwarelwang;
'me ke ka ho shwa re tswallwang bophelong bosafeleng.

HLAHLOBO YA LETSOALO PELE HO SAKRAMENTE YA POELANO

Ha o keteka Sakramente ya Poelano ka sehloho sa ho folisa khethollo ya merabe, o ka sebelisa dipotso tse latelang ho hlahloba letswalo:

Kajeno re phuthehile leratong la Modimo le mohaeso ho hlahloba mekgoa ya kgethollo ya merabe ka dipelong tsa rona. Re batla pako mme re kopa tshwarelo ha re ntse re bula dipelo tsa rona ho amohela mohau wa Modimo.

Ditlhahiso tsa Bibeletse tse kgothalletswang

- Bakorinthe 12: 4-11: Le hoja re fapane (ho latela morabe, morabe le sechaba), re mmele o le mong wa Kriste.
- Johanne 17:11, 23: Barutuwa e ne e le batho ba tswang mefuteng e fapaneng ya sechaba, moruo le dipolotiking. Ho ne ho e-na le dikgohlano le phapang pakeng tsa bona. Morena wa rona o rapella hore bohle e be ntho ele nngwe.
- Luke 10: 25-37: Nakong ya diqosano tsa kgethollo ya merabe le ho kgutlisetsana ka kgethollo ya merabe, ho bonolo hore sehlopha se seng le se seng se kgodisehe hore ke mahlasipa mona Afrika Boroa. Ka hona, sehlopha se seng le se seng sa merabe se batla boiphetsetso le toka, eseng kutlwelo-bohloko le poelano. Ha re tobana le mohau wa Modimo ka tsela e tebileng, re tla qala ho ipotsa re le sechaba hore: Ke eng se lokelang ho etsahala sechabeng sa rona e le hore sehlopha sa morabe waka se tlohe moelellong wa ho batla toka e hlokang ho ya boemong ba ho fana kakutloelo-bohloko le poelano, joaloka Mosamaria ya molemo? Ho na le nako bakeng sa ntho e nngwe le e nngwe. Naheng ya habo rona, ke nako ya mofuta ofe ena mahlong a Molimo? E santse e le nako ya ho se tshepane le toka? Kapa na ke nako ya ho buisana ka kutloelo-bohloko le poelano.
- Johanne 15: 9-17: Ratanang
- 1 Johanne 3: 11-18: Lerato ha se mantse feela.
- 1 Johanne 4: 7-21: Haeba re rata Molimo, re tlameha ho rata le moahisani wa rona, ho kenyeletsa le ba fapaneng le rona ka morabe, merabe le sechaba.
- Liketso 10: 1-43: Molimo ha a na khethollo ka morabe, morabe le sechaba. Ha ho na leeme.

Dipotso mabapi le hlahlobo ya letsoalo

Ha re ntse re hōla setsoalleng le batho ba fapaneng le rona, re hola setsoalleng sa rona le Modimo. Re bonahatsa phetheho ya lerato la Modimo ho batho bohle. Hobane lerato la rona ho baahelani le lokela ho ba le phethahetseng joalo ka lerato la Modimo bakeng sa batho bohle. **“Le phethahale, ke hona, joalo ka ha Ntat'a lona ya Mahodimong a phethahetse”** Matheu 5:48.

*“Ka ho rata feela ba arolelanang merabe le merabe ya rona, re haellwa ke ho phethahatsa ditloaelo tsa lerato tseo Evangedi e di kgothaletsang. Mantsoe a Morena wa rona a re qholotsa ka hore, haeba re dumelisa bana ba borōna feela **“re etsa eng e fapaneng le ya ba bang? Na bao e seng balumedi ha ba etse se tšoanang?”**Matheu 5:47) (Lengolo la Bodisa la SACBC ka kgethollo ya merabe)*

Na ke utloisitse ba bang bohloko ka:

- Kgethollo ya merabe le mesoaso ya kgethollo ya merabe;
- Batho ba fapaneng ba morabe o mong / morabe / bochaba
- Ho tshwara batho ba merabe e satshwaneng / morabe / botjhaba e le ba kante le batlokotsing;
- Ho kenella pefo khahlanong le batho ba merabe e satshwaneng / morabe / setjhaba;
- Ho soma, ho buwa leshano le ho buwa dintho tsempe ka motho hobane e le morabe o fapaneng / morabe / setjhaba.
- Ho se fumane metsoalle le batho ba morabe o fapaneng, morabe/bochaba
- Na ke ikemiseditse ho kōpatshwarelo le ho etsa diphetoho?

Na ke ikemise ditse ho tshwarela batho ba nkutloisitseng bohloko le ba lelapa laka ka:

- Ditlhaloso tsa morabe le mesoaso ka merabe;
- Khethollo ya morabe;
- Phoso e mpe ya batho ba morabe waka / morabe / botjhaba
- Ho tshwara batho ba morabe waka / morabe waka / botjhaba ba kante le bakante ho naha;
- Ho senya pefo kgahlanong le batho ba merabe / morabe waka / setjhaba;
- Ho soma, ho buwa leshano le ho buwa dintho tse mpe ka nna ka ha ke wa morabe o fapaneng / morabe / setjhaba

Na ke ikemiseditse ho kōpa tshwarelo ya Modimo ka lebaka la ho sitwa ho amohela le ho leboha Modimo bakeng sa mefuta e satshwaneng ya boithati?

“E se eka Morena wa kgotso a ka fa setjhaba sa rona kgotso, phodiso le poelano eo re e batlang. (sheba 2 Th 3.16)” (Lengolo la Bodisa la SACBC mabapi le kgethollo ea merabe).